NYC CARE

Ɛwɔ kuropɔn no mu baabiara wɔ NYC Health + Hospitals mmeammea!

NYC Care yɛ akwahosan ho nhyehyɛeɛ a ɛma wonya akwahosan ho nhyehyɛeɛ a ɛma New Yorkfoɔ a wɔmfata anaasɛ wɔntumi ntua akwahosan ho insurance no nya mmoa a ɛho ka sua anaasɛ wɔntua hwee. Bue akwanya a wowɔ sɛ wonya akwahosan ho nhyehyɛeɛ a ne bo nyɛ den wɔ anidie ne obuo mu, a wo atukɔtena tebea anaa sɛdeɛ wobɛtumi atua ka mfa ho.

Frɛ 646-NYC-CARE na bɛyɛ NYC Care kuo no ba nnɛ!

Mfasoɔ a NYC Care Kuo ba nya

+ Berɛ a ɛdi kan wɔ nnawɔtwe mmienu ntam a wobɛkɔ ɔyarehwɛfoɔ titiriw bi a watu ne ho ama hɔ
+ Panneɛwɔ, mammograms ne nhwehwɛmu afoforɔ a wɔyɛ no daa na ama wɔanya apomuden
+ Adwene mu akwahosan ho nhyehyɛeɛ ne nnuro a wɔde di dwuma ho haw ho dwumadie ahodoɔ
+ Nnwumadie titiriw, te sɛ akomayareɛ, nan ho yareɛ, awoɔ ho ayaresa, mmaa ne ani hwɛ
+ Nnuro a wɔtwerɛ ma a ne boɔ nyɛ den awia anaa anadwo
+ Kɔstɔma ho dwumadie ananmusifoɔ a wɔka wo kasa

Sɛ wopɛ sɛ wosua pii wɔ ho na wotwerɛ wo din a, frɛ

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Wɔahyɛ kokoam nsɛm ne kokoamsɛm ho bɔ. NYC Care a wɔtwerɛ wɔn din no mma asiane biara wɔ 'public charge' mmara no ase.

NYC **HEALTH**+ **HOSPITALS**

NYC **CARE**

NYC CARE

Available citywide at NYC Health + Hospitals locations!

NYC Care is a health care access program that guarantees services at little or no-cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect, regardless of your immigration status or ability to pay.

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!

NYC Care Member Benefits

+ First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
+ Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy
+ Mental health care and substance-use disorder services
+ Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care
+ Low-cost prescription medications day or night
+ Customer service representatives who speak your language

To learn more and to enroll, call

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273

nyccare.nyc

Privacy and confidentiality are guaranteed. NYC Care enrollment does not pose a risk under the 'public charge' rule.

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

NYC HEALTH+ HOSPITALS

NYC CARE